

OBRAZAC ZA PRIJAVU

u skladu sa Odlukom koja je donešena na trećoj preglednoj konferenciji Konvencije o konvencionalnom naoružanju, o uspostavljanju mehanizma usaglašavanja, kao što je propisano u Završnoj deklaraciji, Aneks II, stav 5 (CCW/CONF.III/11, II Dio)

NAZIV VISOKE STRANE UGOVORNICE: **CRNA GORA**

UGOVORNICA:

- X Protokola I (Protokol o fragmentima koji se ne mogu detektovati)
- X Protokola II (Protokol o minama iznenađenja i drugim napravama)
- X Izmijenjenog i dopunjenog Protokola II (izmijenjeni i dopunjeni Protokol o minama iznenađenja i drugim napravama)
- X Protokola III (Protokol o zapaljivom oružju)
- X Protokola IV (Protokol o laserskom oružju za oslepljivanje)
- Protokola V (Protokol o eksplozivnim ostacima rata)

PRISTUPILA:

- X izmijenjenom i dopunjenom članu 1 ove Konvencije

DATUM PODNOŠENJA: **23.10.2006.**

(NAPOMENA: Predloženi rok za dostavljanje nacionalnih izvještaja utvrđen je na sastanku visokih strana ugovornica 2011.god, koji se održava **31. marta svake kalendarske godine.**

NACIONALNI KONTAKT¹ (Organizacija, brojevi telefona, faks, e-mail adrese):

Ove informacije mogu biti dostupne drugim zainteresovanim stranama ili relevantnim organizacijama
<input type="checkbox"/> NE
<input type="checkbox"/> Djelimično, jedino sljedeći obrasci: A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/>
NAPOMENA: Svi izvještaji će biti dostupni javnosti, osim ako nije drugačije naznačeno

¹ Navedete pojedinačno kontakte za CCW i svaki protokol (ukoliko nijesu isti).

NAPOMENA: U skladu sa stavom 5 gore pomenute Odluke, visoke strane ugovornice su se složile da

“ daju podatke Generalnom sekretaru prije održavanja sastanka, koje će on/ona proslijediti svim visokim stranama ugovornicama, o sljedećem:

- (a) Širenju informacija pripadnicima svoje vojske i civilima o ovoj Konvenciji i njenim izmijenjenim i dopunjenim protokolima;
- (b) Mjerama koje su preduzele kako bi ispunile određene relevantne tehničke zahtjeve ove Konvencije i njenih izmijenjenih i dopunjenih protokola kao i drugim značajnim informacijama koje se tiču istog;
- (c) Zakonodavstvu koje se odnosi na ovu Konvenciju i njene izmijenjene i dopunjene protokole;
- (d) Mjerama preduzetim radi tehničke saradnje i podrške; i
- (e) Drugim relevantnim pitanjima."

Svaka od navedenih stavki predstavlja zaseban obrazac koji svaka visoka strana ugovornica treba da ispuni.

Obrazac A Širenje informacija

Stav 5 ove Odluke o usaglašavanju glasi:

“Visoke strane ugovornice će pružiti informacije [...] o:

- (a) Širenju informacija o ovoj Konvenciji i njenim izmijenjenim i dopunjenim protokolima pripadnicima svoje vojske i civilima;”

Visoka strana ugovornica: **CRNA GORA**

[Izvjestavanje za period **od 1. aprila 2012. do 31. marta 2013.**]

Informisanost vojske, uključujući mjeru u kojoj Konvencija o konvencionalnom naoružanju i njeni protokoli čine dio vojnih priručnika i programa obuke:

Vojska Crne Gore je upoznata sa stupanjem na snagu i sadržajem izmjenjenog Protokola II kroz: zvanične akte Ministarstva odbrane, sprovedena predavanja pripadnicima vojske od strane stručnih lica iz Ministarstva odbrane kao i kroz publikacije o sadržaju protokola u zvaničnom listu Ministarstva odbrane "PARTNER". Vojska Crne Gore je implementirala sadržaje iz protokola u Planove i programe obuke vojnog ljudstva i primjenjuje propise, mjere i procedure iz područja koje obuhvata izmjenjeni Protokol II.

Kroz mjesečni list "PARTNER" br.47 od aprila 2012. godine koji izdaje Ministarstvo odbrane i koji je dostupan građanima kao besplatan primjerak na prodajnim mjestima štampe i na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane u cijeloj Crnoj Gori objavljeno je pristupanje izmjenjenom Protokolu II sa njegovim osnovnim sadržajem.

Druge relevantne informacije:

Crna Gora je izradila Inicijalni izvještaj za Izmjenjeni Protokol II koji je prosljeđen sekretarijatu UN za CCW konvenciju i dostupan je svim članicama sa kompletnim sadržajem.

Obrazac B Tehnički zahtjevi i relevantne informacije

Stav 5 ove Odluke o usaglašavanju glasi:

“Visoke strane ugovornice će pružiti informacije [...] o:

(b) " Mjerama koje su preduzete radi ispunjavanja tehničkih zahtjeva ove Konvencije i njenih izmijenjenih i dopunjenih protokola kao i drugim relevantnim informacijama koje se tiču istog;”

Visoka strana ugovornica: **CRNA GORA**

[Izvještavanje za period **od 1. aprila 2012. do 31. marta 2013.**]

Mjere koje su preduzete kako bi se ispunili tehnički zahtjevi ove Konvencije i njenih izmijenjenih i dopunjenih protokola

Druge relevantne informacije

Obrazac C Zakonodavstvo

Stav 5 ove odluke o usaglašavanju glasi:

“Visoke strane ugovornice će pružiti informacije [...] o:

- (c) Zakonodavstvu koje se odnosi na ovu Konvenciju i njene izmijenjene i dopunjene protokole;"

Visoka strana ugovornica: **CRNA GORA**

[Izveštavanje za period **od 1. aprila 2012. do 31. marta 2013.**]

Kao izmjene i dopune zakonske legistlative koja se tiču Konvencije i njenih Protokola dostavljamo sljedeće:

Zakon o Vojski Crne Gore ("SI"CG br.88/09,75/10;40/11) propisuje da vojska kao profesionalna odbrambena snaga koja brani nezavisnost, suverenost i državnu teritoriju Crne Gore u skladu sa principima međunarodnog prava o upotrebi sile (Član 3).

Opremanje vojske naoružanjem i vojnom opremom sprovodi u skladu sa zakonom i ratifikovanim međunarodnim konvencijama.

Zakonom o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namjene ("SL"CG broj 80/08,40/11 i 30/12) propisane su novčane kazne za prekršaje u vezi sa dozvolama i drugim dokumentima za trgovinu naoružanjem vojnom opremom i robom dvostruke namjene. U skladu sa ovim zakonom donešena su i podzakonska akta : Odluka o utvrđivanju Nacionalne liste naoružanja i vojne opreme ("SL" CG br. 52/12); Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namjene ("SI" CG br.44/11); Odluka o utvrđivanju liste nevojnih ubojnih sredstava ("SI" CG br. 66/10); Uredba o spoljnoj trgovini sredstvima posebne namjene ("SL" CG 66/10); Pravilnik o načinu postupanja carinskog organa u carinskim postupcima sa naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namjene ("SI" CG br.60/09).

Obrazac D Tehnička saradnja i podrška

Stav 5 ove Odluke o usaglašavanju glasi:

“Visoke strane ugovornice će pružiti informacije [...] o:

(d) Mjerama koje su preduzete radi ostvarivanja tehničke saradnje i podrške;"

Visoka strana ugovornica: **Crna Gora**

[Izveštavanje za period **od 1. aprila 2012. do 31. marta 2013.**]

Međunarodna tehnička saradnja, uključujući značajna iskustva stečena traženjem ili pružanjem tehničke podrške i saradnje:

Međunarodna tehnička podrška:

Obrazac E Ostala relevantna pitanja

Stav 5 ove Odluke o usaglašavanju glasi:

“Visoke strane ugovornice će pružiti informacije [...] o:

(e) Drugim relevantnim pitanjima.”

Visoka strana ugovornica: **CRNA GORA**

[Izvještavanje za period **od 1. aprila 2012. do 31. marta 2013.**]

Druga relevantna pitanja

a) **Riješavanje viška naoružanja koje je zabranjeno konvencijom**

Količine protivtenkovskih mina (TMA-3 11.395 komada, TMA-4 616 komada i TMA-5 2.432 komada), koje su prodate od strane Ministarstva odbrane Crne Gore i trebale biti izuzete iz skladišta Vojske Crne Gore još uvijek nisu preuzete od Strane kupaca („Booster” iz Nikšića i „Montenegro Defence Industry” iz Podgorice) i njihovo preuzimanje je produženo sa rokom do kraja 2013. godine.

b) **Brojna veličina stradalih na teritoriji Crne Gore**

U toku ratnih dejstava u toku devedesetih na prostoru Crne Gore je poginulo 9 (devet) lica a 8 (osam) lica je povrijeđeno od kojih je 6 (šest) lica ostvarilo svojstvo civilnog invalida rata ali nemamo potpune podatke od koje vrste eksplozivnih naprava su lica stradala.

U toku prošle godine jedno lice je povrijeđeno od eksplozivne naprave i za sada se još čeka nalaz forenzičkog centra o kojoj je vrsti eksplozivne naprave riječ, radi utvrđivanja stepena oštećenja organizma i priznavanja svojstva civilnog invalida rata.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

Eksperti

Utvrđeno u skladu sa Odlukom o mehanizmu usaglašavanja koji se može primijeniti na Konvenciju o zabrani ili ograničavanju upotrebe određenog konvencionalnog oružja koje se smatra izuzetno opasnim ili je neselektivnog djelovanja (CCW/CONF.m/11, II Dio, Aneks II)

1. Država članica	
2. Protokol Konvencije o naoružanju ²	
3. Datum podnošenja	
4. Prezime	
5. Ime	
6. Srednje ime (na)	
7. Pol	
8. Državljanstvo	
9. Grad i država rođenja	
10. Datum rođenja	
11. Maternji jezik	
12. Drugi jezik (ci) Napomena: označite odgovarajući nivo znanja	
13. Stečeno obrazovanje	
14. Trenutna pozicija i relevantne funkcije	
15. značajna prethodna iskustva, uključujući zadatke na terenu Napomena: Navedite godine staža , kratak opis posla, uključujući zaduženja.	
16. Stalna adresa	
17. Privremena adresa	
Napomena: ako se razlikuje od stalne adrese	
18. Broj telefona	
19. Faks	
20. E-mail adresa	
21. Druge značajne informacije	

Po pravilu, imenovanja su maksimalno na period do 5 godina.

² U skladu sa odlukom o mehanizmu usaglašavanja, "svaka visoka strana ugovornica mora imati jednog eksperta za svaku konvenciju" (CCW/CONF.III/11, Dio II, Aneks II, stav 10).

NACIONALNE KONTAKT OSOBE³:

(Organizacija, telefoni, faks, e-mail)³ Uloga nacionalne kontakt osobe jeste da obavlja funkciju oficira za vezu u vezi sa pitanjima koja se tiču statusa ili dostupnosti ovih eksperata, ili o drugim dostupnim relevantnim nacionalnim ekspertizama.

Crna Gora	Datum i nacin pristupanja
Konvencija o zabrani upotrebe, proizvodnje, skladistenja i prometa antipersonalnih mina - APM	23. oktobra 2006. sukcesija
Konvencija o zabrani razvoja, proizvodnje, skladistenja bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oruzja i njihovo uništenje - BWC	3. juna 2006. Instrument sukcesije deponovan kod Vlade Ruske Federacije
Konvencije o zabrani određenih vrsta konvencionalnog oruzja - CCWC	23. oktobra 2006. sukcesija
Ugovora za sveobuhvatnu zabranu nuklearnih proba - CTBT	23. oktobra 2006. sukcesija
Konvencija o zabrani razvoja, proizvodnje, skladistenja i prometa hemijskog oruzja - CWC	23. oktobra 2006. sukcesija
Ugovor o nesirenju nuklearnog oruzja - NPT	3. juna 2006. Instrument sukcesije deponovan kod Vlade Ruske Federacije
Ugovor o zabrani testiranje nuklearnog oruzja u atmosferi, svemiru i podmorju - Outer Space Treaty	3. juna 2006. Instrument sukcesije deponovan kod Vlade Ruske Federacije
Ugovor o zabrani smještaja nuklearnog i drugog oruzja za masovno uništenje, na dno mora i okeana i u njihovo podzemlje - Sea - Bed Treaty	3. juna 2006. Instrument sukcesije deponovan kod Vlade Ruske Federacije

Status Crne Gore u odnosu na Protokole i izmjene Konvencije o zabrani određenih vrsta konvencionalnog oruzja (CCWC)

	Prihvatanje, u skladu sa paragrafom 3.14. " clan14.	Amandmaniran j Protokol	Protokol	u odnosu na	Amandman na	Protokol Amandmanirana Konvencija 21. decembra 2001.
<i>Status Potpis Deponovanje Instrumenta ; sukcesije</i>	I II III	II	IV 1	£lanl	V	Konvencije i
23. oktobra 2006.	x x	i x i	1	i	i	i i

IZMIJENJENI I DOPUNJENI PROTOKOL II

**PROTOKOL O ZABRANI ILI OGRANIČENJU UPOTREBE MINA, MINA IZNENAĐENJA, I DRUGIH EKSPLOZIVNIH NAPRAVA, IZMIJENJEN I DOPUNJEN 3. MAJA 1996. GODINE, PRILOŽEN UZ KONVENCIJU O ZABRANI ILI OGRANIČENJU UPOTREBE ODREĐENOG KONVENCIONALNOG NAORUŽANJA KOJE SE SMATRA IZUZETNO OPASNIM ILI JE NESEKTIVNOG DJELOVANJA
(Protokol II, izmijenjen i dopunjen 3. maja 1996.)**

OBRAZAC ZA PRIJAVU

za član 13 stav 4 i član 11 stav 2

NAZIV VISOKE
STRANE UGOVORNICE : CRNA GORA

DATUM PODNOŠENJA: 30.12.2012.

NACINALNI KONTAKT(I): VERIFIKACIONI CENTAR
CRNE GORE
vfc@mod.gov.me; tel:00382/20-265-424;
fax: 00382/20-265-16

(organizacija, brojevi telefona, faks, e-mail adrese)

IZMIJENJENI I DOPUNJENI PROTOKOL II

OBRAZAC A

ŠIRENJE INFORMACIJA

Član 13,
Stav 4 (a)

“Visoke strane ugovornice” su obavezne da dostave godišnje izvještaje kancelariji koja je odgovorna za deponovanje izvještaja [...]” o [...]:

(a) Širenju informacija pripadnicima njihove vojske i civilima o ovom protokolu;”

Napomena: **POČETNI IZVJEŠTAJ**

VISOKA STRANA UGOVORNICA:

CRNA GORA

Izvještavanje za period

od: **01.01.2012.**

do : **31.12.2012.**

INFORMISANOST VOJSKE

Vojska Crne Gore je upoznata sa stupanjem na snagu i sadržajem izmijenjenog Protokola II kroz: zvanične akte Ministarstva odbrane, sprovedena predavanja pripadnicima vojske od strane stručnih lica iz Ministarstva odbrane kao i kroz publikacije o sadržaju protokola u zvaničnom listu Ministarstva odbrane "PARTNER". Vojska Crne Gore je implementirala sadržaje iz protokola u Planove i programe obuke vojnog ljudstva i primjenjuje propise, mjere i procedure iz područja koje obuhvata izmijenjeni Protokol II.

INFORMISANOST CIVILA

Izmijenjeni Protokol II je potvrđen od strane Skupštine Crne Gore kroz Zakon i objavljen u "SI" CG - međunarodni ugovori, broj 14/11 od 11.11.2011. godine i dostupan je građanima na zvaničnom sajtu Službenog lista Crne Gore. Kroz mjesečni list "PARTNER" br.47 od aprila 2012. godine koji izdaje Ministarstvo odbrane i koji je dostupan građanima kao besplatan primjerak na prodajnim mjestima štampe i na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane u cijeloj Crnoj Gori objavljeno je pristupanje izmijenjenom Protokolu II sa njegovim osnovnim sadržajem.

KONVENCIJA O ODREĐENOM KONVENCIONALNOM NAORUŽANJU

IZMIJENJENI I DOPUNJENI PROTOKOL II

OBRAZAC B PROGRAMI ČIŠĆENJA MINA I REHABILITACIJE

Član 13,
Stav 4 (b)

“Visoke strane ugovornice” su obavezne da dostave godišnje izvještaje kancelariji koja je odgovorna za deponovanje izvještaja [...]” o [...]:

(b) programima čišćenja mina i rehabilitacije;”

Napomena: **POČETNI IZVJEŠTAJ**

VISOKA STRANA UGOVORNICA:

CRNA GORA

Izvještavanje za period

od: **01.01.2012.** do : **31.12.2012.**

PROGRAMI ZA ČIŠĆENJE MINA

U 2007. godini je izvršeno čišćenje terena od protiv pješadijskih mina i drugih minsko eksplozivnih sredstava na prostoru opština Rožaje i Plav, prema granici sa Republikom Srbijom i Republikom Albanijom. Nakon završetka aktivnosti Crna Gora je postala čista od protiv pješadijskih mina. Projekat humanitarnog deminiranja je izvršio Centar za podvodno deminiranje iz Bijele sa partnerima iz BiH (UXB „BALKANS" i „ AMPHIBIA" iz Sarajeva). Cjelokupni projekat je finansirala Vlada Sjedinjenih Američkih Država preko International Trust-Fund-a iz Ljubljane.

PROGRAMI ZA REHABILITACIJU

U organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije je u akcijama prikupljanja minsko eksplozivnih sredstava na lokacijama sa čitave teritorije Crne Gore prikupljeno 61.000 različitih minsko eksplozivnih sredstava (eksplozivi, detonatori, razne vrste granata i bombi kojima je istekao resurs ili se ne nalaze u orginalnim pakovanjima) koje se nalaze u magacinima MUP-Uprave policije u Podgorici i magacinu "Volujica" u Baru koji su predviđeni za uništavanje i po stvaranju uslova treba da budu uništeni. U toku 2012. godine je ukupno uništeno 11 (jedanaest) eksplozivnih naprava po prijavama građana.

IZMIJENJENI I DOPUNJENI PROTOKOL II

OBRAZAC C TEHNIČKI ZAHTJEVI I RELEVANTNE INFORMACIJA

Član 13,
Stav 4 (c)

“Visoke strane ugovornice” su obavezne da dostave godišnje izvještaje kancelariji koja je odgovorna za deponovanje izvještaja [...]” o [...].

(c) mjerama preduzetim radi ispunjavanja tehničkih zahtjeva ovog protokola i drugim relevantnim informacijama koje se tiču istog;”

Napomena: **POČETNI IZVJEŠTAJ**

VISOKA STRANA UGOVORNICA:

CRNA GORA

Izvještavanje za period

od: **01.01.2012.** do : **31.12.2012.**

TEHNIČKI ZAHTJEVI

DRUGE RELEVANTNE INFORMACIJE

Crna Gora je rješena da sve tenkovske mine koje nisu u skladu sa standardima izuzme iz naoružanja. Tako da je sve neperspektivne tenkovske mine proglasila viškovima i prodala ih firmama koje se bave prometom naoružanja ("BOOSTER" iz Nikšića i "Montenegro Defence Industry" iz Podgorice. Firme su upoznate sa ograničenjima od Strane Ministarstva odbrane da se ova sredstva nemogu izvoziti već samo izvršiti prerada u eksploziv koji bi se koristio u privredne svrhe. Trenutno, kupci nisu još preuzeli iz skladišta vojske sljedeće količine protiv tenkovskih mina: TMA 3 -11.395 komada, TMA 4 - 616 komada, TMA 5 - 2432 komada. Fabrika "Poliex" iz Berana je osposobljena da proizvodi eksploziv i da vrši preradu vojnog eksploziva u privredni.

IZMIJENJENI I DOPUNJENI PROTOKOL II

OBRAZAC D

ZAKONODAVSTVO

Član 13,
Stav 4 (d) “Visoke strane ugovornice” su obavezne da dostave godišnje izvještaje kancelariji koja je odgovorna za deponovanje izvještaja [...]” o [...]:

(d) zakonodavstvu koje se tiče ovog protokola;”

Napomena: **POČETNI IZVJEŠTAJ**

VISOKA STRANA UGOVORNICA:

CRNA GORA

Izvještavanje za period

od: **01.01.2012.**

do : **31.12.2012.**

ZAKONODAVSTVO

U okviru zakonodavnog okvira koji se tiče sprovođenja CCW Konvencije, stanje u zakonodavstvu je sljedeće. Krivičnim zakonikom Crne Gore koji je donesen 17.12.2003. godine, a objavljen u Službenom listu RCG br-70/03 u članu 432 propisano je da će se kazniti zatvorom od 2-10 godina onaj ko za vrijeme rata ili oružanog sukoba naredi da se upotrijebe borbena sredstva ili način borbe koji su zabranjeni pravilima međunarodnog prava ili ih sam upotrijebi, ako uslijed navedenog dijela pogine više lica , počinitelac će se kazniti zatvorom od 5-30 godina. Takođe, kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina kazniti će se onaj ko poziva na upotrebu ili priprema upotrebu navedenog oružja.

Krivičnim zakonikom Crne Gore, članom 433; propisana je kazna zatvora od 1-5 godina za lica koja protivno zakonu, drugim propisima ili pravilima međunarodnog prava: proizvodi, kupuje, prodaje, uvozi, izvozi ili na drugi način nabavlja ili daje drugom, drži ili prevozi oružje čija je proizvodnja ili upotreba zabranjena ili sredstva za njegovu proizvodnju. Kazna zatvora od 1-8 godina propisana je i za službeno lice koje naredi ili omogući da se vrše navedene djelatnosti.

IZMIJENJENI I DOPUNJENI PROTOKOL II

Zakonom o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namjene ("SL"CG broj 80/08,40/11 i 30/12) propisane su novčane kazne za prekršaje u vezi sa dozvolama i drugim dokumentima za trgovinu naoružanjem vojnom opremom i robom dvostruke namjene. U skladu sa ovim zakonom donešena su i podzakonska akta : Odluka o utvrđivanju Nacionalne liste naoružanja i vojne opreme ("SL" CG br. 52/12); Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namjene ("SI" CG br.44/11); Odluka o utvrđivanju liste nevojnih ubojnih sredstava ("SI" CG br. 66/10); Uredba o spoljnoj trgovini sredstvima posebne namjene ("SL" CG 66/10); Pravilnik o načinu postupanja carinskog organa u carinskim postupcima sa naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namjene ("SI" CG br.60/09).

IZMIJENJENI I DOPUNJENI PROTOKOL II

OBRAZAC E MEĐUNARODNA RAZMJENA TEHNIČKIH PODATAKA, SARADNJA U VEZI ČIŠĆENJA MINA, TEHNIČKA SARADNJA I PODRŠKA

Član 13,
Stav 4 (e)

“Visoke strane ugovornice” su obavezne da dostave godišnje izvještaje kancelariji koja je odgovorna za deponovanje izvještaja [...]” o [...]:

(e) mjerama preduzetim u vezi međunarodne razmjene tehničkih podataka, međunarodne saradnje u čišćenju mina, i tehničke saradnje i podrške;”

Napomena: **POČETNI IZVJEŠTAJ**

VISOKA STRANA UGOVORNICA:

CRNA GORA

Izvještavanje za period

od: **01.01.2012.** do : **31.12.2012.**

MEĐUNARODNA RAZMJENA TEHNIČKIH PODATAKA

MEĐUNARODNA SARADNJA U VEZI ČIŠĆENJA MINA

Donacija Vlade SAD, preko “ITF” iz Ljubljane u iznosu od 560.865,93 \$ za humanitarno deminiranje (od protiv pješadijskih mina) područja državne granice Crne Gore sa Republikom Srbijom i Republikom Albanijom u 2007 godini.

TEHNIČKA SARADNJA I PODRŠKA

IZMIJENJENI I DOPUNJENI PROTOKOL II

OBRAZAC F DRUGA ZNAČAJNA PITANJA

Član 13,
Stav 4 (f) “Visoke strane ugovornice” su obavezne da dostave godišnje izvještaje kancelariji koja je odgovorna za deponovanje izvještaja [...]” o .[...]:

(f) drugim značajnim pitanjima.”

Napomena: **POČETNI IZVJEŠTAJ**

VISOKA STRANA UGOVORNICA:

CRNA GORA

Izvještavanje za period

od: **01.01.2012.** do : **31.12.2012.**

DRUGA ZNAČAJNA PITANJA

Zdravstvena zaštita u slučaju povrijeđivanja od minsko eksplozivnih sredstava kao posljedica ratnih dejstava je definisana propisima iz oblasti zdravstva i socijalnog staranja, tako da povrijeđena lica koja su ostvarila pravo na invalidninu imaju pravo na: invalidninu u mjesečnom iznosu od stepena oštećenja, pravo na pomoć drugog lica i ortopedska i druga pomagala u zavisnosti od stepena tjelesnog oštećenja. Osim ovih prava mogu ostvariti i pravo na naknadu materijalnog obezbjeđenja, porodični dodatak, zdravstvenu zaštitu, besplatnu vožnju i pogrebne troškove. Kontakt za ova pitanja je Djuretić Vesna, telefon 00382-20-482-380.

IZMIJENJENI I DOPUNJENI PROTOKOL II

OBRAZAC G OBEZBJEĐIVANJE INFORMACIJA UN BAZI PODATAKA O ČIŠĆENJU MINA

Član 13,
Stav 4 (g) “2. Svaka visoka strana ugovornica je obavezna da obezbjedi podatke bazi podataka koja je uspostavljena u okviru sistema Ujedinjenih Nacija o čišćenju mina, osobito one podatke koji se tiču različitih vrsta sredstava i tehnologije za čišćenje mina, kao i stručnjaka, stručnih organa ili nacionalnih kontakt osoba zaduženih za čišćenje mina”

Napomena: **POČETNI IZVJEŠTAJ**

VISOKA STRANA UGOVORNICA:

CRNA GORA

Izveštavanje za period

od: **01.01.2012.**

do : **31.12.2012.**

SREDSTAVA I TEHNOLOGIJA ČIŠĆENJA MINA

Ručno na kopnu i u moru.

NACIONALNE KONTAKT OSOBE ZA ČIŠĆENJE MINA

**Verifikacioni centar Crne Gore; tel:00382-20-265-424; fax: 00382-20-265-167;
email: vfc@mod.gov.me**